

# NARODNI LIST

## NEZAVISNI DNEVNIK

PRETPLATA:  
mjesечно Din 30.—  
tromjesečno „ 90.—  
Za inozemstvo dvostruko

Br. 46.

Šibenik, subota 2. VI. 1928.

God. I.

### Odgovor naše vlade na talijansku notu.

BEOGRAD, 2. Jučer je naša Vlada predala talijanskom poslaniku pismeni odgovor na notu talijanske vlade u pogledu posljednjih demonstracija u našoj državi.

Naša vlada izjavljuje, da su naše vlasti bile iznenađene demonstracijama i da u prvi čas nisu bile dovoljno jake, da spriječe ispad. U odgovoru se dalje kaže, da su naše vlasti poduzele sva sredstva, da spriječe daljne demonstracije. Vlasti imaju naređenja, da bilo pod koju cijenu uguše svaki prototalijanski ispad. Osim toga vlada će pozvati na odgovornost sve one državne faktore, koji su propustili da spriječe demonstracije kao i sva ona lica, za koja se sumnja, da su im la učesnici pri organizovanju i spremanju tih demonstracija.

Ministar vanjskih poslova g. Marinković je izjavio, da će svi gubitci, koje su pretrpjeli talijanski državljani prilikom posljednjih događaja, biti nadoknađeni.

Italijanski poslanik na našem Dvoru izjavio je, da se nada, da se odnosi između nas i Italije neće pogoršati i da će u Rimu biti povoljno primljen naš odgovor na talijansku notu.

### Demonstracije protiv naše države u Bariu.

Fašistička rulja provalila u naš konzulat i potpuno ga devastirala.

DUBROVNIK, 2. Od putnika koji su doputovali iz Baria, doznaje se, da je grupa fašista prigodom posljednjih demonstracija protiv naše države u Bariu, provalila u naš konzulat i potpuno ga devastirala. Tom prilikom sa našeg konzulata skinut je naš državni grb, te uz divlju viku i psovanje naše države bio poplivan i zatim uništen.

Policija je došla, kad je već sve bilo gotovo.

### Mađarsko-talijanske trgovačke konvencije.

ŽENEVA, 2. Talijanska vlada dostavila je sekretarijatu Društva Naroda tekst trgovačkih konvencija između Italije i Mađarske.

Među ovim konvencijama nalazi se i tačka o tranzitu mađarske trgovine preko naše države za Rijeku kao i čitav sklop drugih pitanja, koja su u vezi sa mađarskom trgovinom na Rijeci.

### Veliko ogorčenje u političkim krugovima zbog ponižujućeg odgovora naše vlade.

BEOGRAD, 2. Čim se je saznalo za odgovor naše Vlade na talijansku notu, nastao je najdublji revolt i ogromno ogorčenje u političkim krugovima opozicije. Smatra se, da je ovaj odgovor veliko po-

niženje za naš narod i da je povrijeđen suverenitet naše države.

Naša Vlada doduše u odgovoru kuša dokazati, da su događaji u Šibeniku, Splitu i ostalim mjestima nastali uslijed uzbuđenja naroda poslije zadarskih događaja, ali se ipak u političkim krugovima drži, da je Vlada mogla mnogo dostojnije da odgovori.

### Velike protufašističke demonstracije u Skoplju.

SKOPLJE, 2. Ovdje su održane velike i burne demonstracije protiv fašističke Italije. Demonstracijama su sudjelovale osim studenata i ogromne mase građanstva. Velika demonstraciona povorka obišla je najprije grad i zatim se zaustavila pred stanom armijskog komandanta, gdje se je oduševljeno klicalo Jedinственој Jugoslaviji, vojsci i neoslobođenim krajevima a protiv fašističke Italije, neptunskih konvencija itd. Incidenata nije bilo.

### Eksodus SD. iz Parlamenta?

BEOGRAD, 1. Seljačko-demokratska koalicija održati će vrlo važnu klubsku sjednicu 7. ovoga mjeseca pred sastanak Narodne Skupštine. — Raspravljati će se o mjerama što će se poduzeti protiv vlade i nije isključena mogućnost da SD koalicija zaključi da se imade napustiti parlament. — U redovima SDK u najvećoj većini postoji takovo raspoloženje u čemu bivaju podupirani i u javnosti.

### Dnevni red konferencije Male Antante.

BUKUREŠT, 2. Iz ministarstva vanjskih poslova doznaje se, da su utanačene kao glavne tačke dnevnog reda na predstojećoj konferenciji Male Antante, koja će se održati 25. ov. mj. slijedeća pitanja: 1.) Propaganda za reviziju trianonskog ugovora i protumjere, da se ista spriječi. 2.) Pakt o nenapadanju. 3.) Talijansko-Jugoslavenski odnosi. Ova posljednja tačka stavljena je na dnevni red na želju rumunjskog ministra vanjskih poslova g. Titulescu.

### Solidarnost zagrebačkih studenata s beogradskim.

ZAGREB, 1. U znak protesta protiv postupaka beogradske policije prema studentima i krvoprolića u Beogradu, studenti zagrebačke univerze održali su solidarno sastanak na kome su prihvatili oštru rezoluciju, kojom traže da se spriječe ovakove pojave, koje dobivaju karakteristike nesnosnog i za građanske slobode ustavne i nacionalne države nedostojnog sistema,

te da se krivci ovakovog stanja po zakonu kazne.

Rezolucija svršava izjavom da akademska omladina ne može ostati skršenih ruku kad joj se zajamčena građanska prava i nacionalna osjećanja vrijeđaju na tako grub način.

### Studenti u Ljubljani također solidarni sa beogradskim.

LJUBLJANA, 1. Ovdasnji studenti održali su u auli univerziteta protestni zbor u vezi s događajima u Beogradu i prihvatili rezoluciju, kojom se izjavljuju protiv neptunskih konvencija, traže kaznu za krivce zbog događaja u Beogradu, a u znak protesta proglašuju trodnevni štrajk.

### Upit radi zapljene novina.

BEOGRAD, 1. S. Kosanović i drugi poslanici SDK upravili su predsjedniku parlamenta hitnu rezoluciju, kojom traže da Narodna Skupština pozove ministra Unutrašnjih Djela da ih izvjesti o razlozima zbog čega su zaplijenjeni posljednji brojevi opozicionih listova.

### Konfiskacija naših državljana u Zadru.

RIM, 2. Agencija „Stefani“ demantira vijesti da su imanja naših državljana u Zadru konfiscirana a oni da su pridržani kao taoci za slučaj, da se ponove demonstracije u Jugoslaviji.

### Važne audijencije Ninčića i Vukičevića.

BEOGRAD, 1. Danas je u podužoj audijenciji kod Nj. V. Kralja bio dr. Ninčić, a nakon njega isto tako i predsjednik Vlade Vukičević. Obojica nijesu htjeli da se izjave o svrsi te audijencije. Samo je Vukičević novinarima rekao, da je na sjednici radikalnog poslaničkog kluba bilo 96 poslanika, a tek 10-11 glasalo je protiv njega.

### Protest Svetozara Pribićevića kod Davidovića.

BEOGRAD, 1. Gospodin Svetozar Pribićević upravio je danas u ime Seljačko-Demokratske koalicije, pismo g. Ljubi Davidoviću. Ističe, da je obavješten da je policija zabranila zborove SDK na Sušaku dne 3. juna i u Osijeku 10. juna. — Veli, da se tim pokazuje da naše prilike postaju gore nego u Rumunjskoj, jer ni tamo vlada ne zabranjuje zborove nacionalnoj seljačkoj stranci i ako je u najoštrijem sukobu s njome. On i Radić jamče za mir na zborovima, pa jer demokratska stranka snosi odgovornost za konfiskovanje slobode zborova, očekuje da će on, Davidović, kao šef stranke učiniti sve, da se ova nezakonita zabrana poništi.

## Ruši se.

ZAGREB, 31. svibnja.

Posljednji događaji u Beogradu bacaju vrlo karakteristično svjetlo na prilike u našoj državi. Memorandum, što su ga ugledni radikalski prvaci poslali Vukićeviću dokazuje, da unutar radikalnih redova stvar dozrijeva. Dolaze do uvidavnosti, da tako dalje ne može da bude, jer vodi do neminovne katastrofe, dovodi do takovog stanja u zemlji, kakovog niko ne želi. Svi uvidaju, da će kamen, kad će biti jednom s brda odvaljen, strahovitom silom poletiti dolje i da ne će štediti nikoga, i da se ne će znati, gdje će se zaustaviti. Što će iza njega ostati, to nije potrebno reći ni isticati, jer se zna: strah, strava, pustoš, ruševine. Koga će pokopati, kome će smrskati lubanju, ni to se ne zna. I ne treba mnogo, da se to dogodi. Ona mala demonstracija studenata izrodila se u očajnu borbu, izrodila se u — barikade. Pak, kada se one jednom počnu dizati u jednoj zemlji, ko ima smjelosti reći, da su one tek slučajni rezultat momentane nervoze, momentanog psihoznog raspoloženja. To bi značilo, kao noj, u pijesak turati glavu. To bi značilo ne vidjeti kraj zdravih očiju. I da današnja vlada dobro zna i vidi, što bi se dalje moglo desiti, dokazom je raspis, što ga je ministar unutrašnjih djela dr Antun Korošec poslao svim velikim županima. Ima se svagdje podvostručiti straže, ima se pod svaku cijenu već u zametku ugušiti ma i najmanji pokušaj bilo to kakove javne manifestacije a pogotovo demonstracije. Pod ličnom odgovornošću dan je nalog svim policijskom organima, da imaju istupati - bez sentimenta, kako je to rekao bivši hrvatski ban g. dr Toma Tomljenović. Dobro. To će zatvoriti ventile narodnog i općeg ogorčenja. Izvana će se dobiti mir. Ali onda, onda, kad će se u kotlovima, pod kojima divljaju požari i vatre, nagomilati ogromne energije — kuda će ti kotiovi. Da li se tim pitanja, koja su vitalna po naš narod, riješavaju, ili se tek odgađa ono, što ima ili prije ili kasnije da slijedi, kad se tako postupa. Svak se pita sa zebnjom i strahom, dokle će ovo i ovako, i može i smije li tako dalje da bude. Ova vlada, koja je dogustila svakome, vlada, koja štiti na sve optužbe, na sve strašne činjenice, koje su joj iznesene i dokazane, vlada, koja se ne žaca da prolije krv, vlada koja se drži na kormilu samo pomoću onih tajnih sila, ta i takova vlada užas je za onaj narod kome je sjela na grbaču. Ali baš to, što se je došlo do vrha, što dalje ne može i ne smije da bude, to sve je dokaz, da će i vijek ta-

kove vlasti i vladavine biti kratak. Dani njezini su već odbrojani.

To je jedna utjeha u toj strašnoj, smradnoj i zagušljivoj atmosferi. Ova vlada počinje u sebi da se srozava. Kao zidovi stare podrtine. Tad treba paziti, da se to smeće, onaj kup ruševlja i ruševina što prije odstrani. U nova vremena treba novog materijala.

Zeno.

## Brine li se ko za naše selo?

Našim je selima zavladao neki čudnovati muk. Ne čuje se tamo više kao negda pjesma i popijevka, sve je nekako zabrinuto, zamišljeno i neveselo. Tu i tamo čuje se često opetovana i dosta tužno izgovarana rečenica: „Ajme ti se je nama i Bogu našem!“

I pred rat našem težaku nijesu cvale ruže, ali se je bio naučio jednom stanovitom redu, koji se decenijama nije mijenjao. Znao je tačno barem za 20 godina koliki mu je porez, koliki prirez i kolike su mu takse. Znao je tačno cijene svim živežnim namirnicama, koje su decenijama ostajale na istoj mjeri. Prema svemu tome naš se je težak znao da ravna. Kad bi netkome sasvim dotužilo, pošao bi u svijet na rad, pošao bi u Ameriku u kojoj bi se u neku ruku obogatio. Tako je to pred rat bilo.

Za vrijeme rata sve je pošlo u vojku, naučilo se drugom načinu življenja, mladarija nije vaspitana dovoljno u jednom seoskom poretku. Mnogo je muške snage izginulo, mnogo obolilo i iznemoglo. Zavladale marvene pošasti koje su stoku prepolovile. Udarili preveliki porezi i takse kojima nit se zna početak ni svršetak i koje se svake godine povisuju. Cijene živežnim namirnicama nestalne i neprestano skaču a zatim zaredale i učestale nerodne i gladne godine. Varoški pauci, zelenaši stalno i nemilosrdno sišu našeg težaka, koji se sve to više zadužuje, a nigdje se na rad ne može više, pak ni u Ameriku, tu jedinu nadu i uzdanje naše siromašne seoske sirotinje.

Sve su ov stvari, koje su našeg težaka bacile u duboku depresiju i zbog toga ona stalno i značajno opetovana rečenica: „Ajme ti se je nama i Bogu našem!“

Mi smo već kazali, da fakat što se našim težacima kupuje hrana, jeste stvar nemoralna. Jer dokle se treba brinuti za hranu državnim službenicima i građanima, okle da se brinemo za prehranu naših seljaka, koji hrane svakoga. Pa brineli se ko da ovo zlo popravi? Aja, ne brine živ nitko. Nikome nije stalo što su naša sela opustošila, nitko ne vodi

računa, što se naš težak zadužuje, nikomu briga, da suzbije naše pauke i zelenaše, nitko da se pobrine da se naša poljoprivreda digne na viši stepen razvoja kao u Českoj, nitko da bi pomogao da se osnuju zadruge pak da težak dušom dane.

Umjesto svega toga, ukidaju se mjesta učitelja poljodjelstva, osnivaju se razna športska društva, o kojima se zanima polovina naše štampe i dvije trećine naše inteligencije. Priređuju se svakodnevnije pijanke i troše se milijuni na razne reprezentacije. Uz to se povećava neprestano sve to veći kader policije a to sve u znaku reda i javne bezbjednosti!

Nemogu ovako stvari dalje ići. Korinite, svestrane i radikalne reforme treba provesti u našoj državi. Jer je uzalud pjevati o dobru kad ga nema a još uzaludnije tužakati i klevetati one koji zlu gledaju u oči i protiv njega se bore. Neprijatelj je naše nacije i naše države, koji sve ovo ne vidi, a još veći neprijatelj i zločinac jeste onaj, koji vidi, a neće da uvidi i stvar zataškava.

Pri ovakvom stanju stvari, mi neznamo drugo, već da se pridružimo općoj tuzi našega težaka i da kažemo: „Ajme ti se je nama i Bogu našem!“

## Protest Zemunika protiv neptunskih konvencija

Vijest, da će biti ovih dana ratificirane neptunske konvencije, izazvala je u svim mjestima sjev. Dalmacije, pa i u onim najzabitnijim, veliko uzbuđenje. Javljaju nam sa svih strana, da se svugdje održavaju protestne skupštine i šalju protesti u Beograd.

Tako je općina Zemunik, koja se nalazi neposredno na samoj granici Zadra, uputila alijedeće brzojavne proteste:

Ministarski Savjet,

Beograd,

Pučanstvo ove pogranične Općine strepi potišteno radi namjeravanog ratificiranja zloglasnih Neptunskih konvencija, pa radi toga ulaže u ime istoga energičan protest, moleći istodobno, da konvencije budu revidirane u pravcu, kako nebi bile na uštrb našeg nacionalnog, kulturnog i ekonomskog interesa.

Općinska Uprava,

Oblasnom Odboru,

i Velikom Županu

Split

Danas upućena Ministarskom Savjetu prosvjedna brzojavka radi namjeravanog ratificiranja Neptunskih ugovora. Molimo u ime pučanstva ove pogranične općine da se zauzme na nadležnom mjestu da konvencije budu revidirane u pravcu zaštite naših nacionalnih, kulturnih i ekonomskih interesa.

Općinska Uprava,

## Teror u Zadru.

Od 24. dana njihova slavija i obeščaćenja naše zastave na onako brutalan način, fašistička rulja je pobjesnila.

Naši ljudi ne izlaze iz kuća, pa je nemoguće kontrolisati sve napadaje. Do sada su izudarani u kući ili na ulici, razumije se od skupine fašista i to uniformiranih, Predovan, Mrđen, Marčević, dvojica financa u kinu. Ranjeni su i njihovi pedantici, tobože kao Jugoslavenofil Andrija Reija i Orčić.

28. u 7 sati na večer za vrijeme prikazivanja svetog sakramenta u crkvi sv. Mihovila, jednoj crkvi, u kojoj se propovijed drži hrvatski, dok je crkva bila puna našeg ženskog svijeta, jer muškarci ne izlaze vani, došli su uniformisani fašisti, te štapovima i najpogrdnijim divljačkim riječima razjurili svih iz crkve.

Napadaji se vrše i na naše djevojke, te se rijetko koja usuduje izići vani.

Urbikanje, vika i psovka ispod prozora naših ljudi ne prestaje čitave noći.

Ukraćen je prelaz preko granice našim državljanima u Zadru.

Našim cipelarima zabranjeno je donošenje cipela na prodaju u Zadar. Kod pograničnog pučanstva, vlada silno ogorčenje radi ovakvih postupaka službenih fašističkih kragova.

Pošto je većina zemljišta u okolnim selima vlasnost talijanskih veleposjednika, na stotine kola dolazi iz Zadra na naš teritorij i to bez ikad ikakovog incidenta. Danas su bili zaustavljeni neki veleposjednici od naših omladinaca, te im je u sasvim učtivoj formi saopćeno, da ako ne prestanu progoni naših ljudi a Zadru, da će se bez daljnjeg obračunati sa njima. Oni su sami priznali barbarsko postupanje njihovih drugova, ali bacaju tobože krivnju na neodgovorne elemente.

Pohvalan je primjer ovih naših mladića, pa bi trebalo da se i druga okolišna mjesta ugledaju na njih, jer ovo je najlakši način presije.

## Iz Nina.

30. svibnja 1928.

Kako s nama postupaju u Zadru.

Ugledno uredništvo!

Dozvolite, da Vas izvjestim o incidentu koji mi se dogodio na drugi Dan Dubova u Zadru.

Pošto sam ovdje na selu, zaželio sam da malo izmjenim ovaj monotoni život te sam odlučio da drugi Dan Dubova pođem do Zadra i tako je i bilo. Na isti dan u večer pošao sam u kino sa jednim mojim prijateljem. Iz kina smo izašli u 10 sati a iza nas se uputila grupa fašista da nas alijede. Mi smo se odmah sjetili da nas misle napasti, ali nijesmo se mogli pomoći, pošto u ulici nije bilo nikoga, pa čak ni stražara. Kad smo došli u ulicu gdje je "Hotel Vaporetto" ubrzali su svoje korake, dok nijesu bili uprav iza nas, te su najednom počeli lupati po nama sa štapovima. Uspjelo im je da mene samo jedan put udare pošto sam pobjegao odmah u spomenuti hotel, dok je moj prijatelj bio udaren više puta po glavi,

dok nije konačno i on pobjegao. Odmah iza napadaja došao je u hotel njihov poglavar, legitimirao me i uzeo pograničnu kartu, obećanjem, da ću je dobiti sutra, kad budem doveden na poglavarstvo. U tom sam hotelu prenoćio i sutra je po mene došao agent i otpratio me na

poglavarstvo, gdje sam tu ponovno bio prслуšan i liječnički pregledan, potom otpušten.

Evo Vam ukratko ovaj kukavički napadaj za Vaš list, da se znade u čemu se sastoji ta njihova kultura s kojom se oni isprsavaju. V.

## GRADSKA KRONIKA.

### Optužba protiv našeg lista.

Naš list je optužen radi pisanja o postupku žandarmerije prilikom zadnjih demonstracija.

Svi oni, koji su bili svjedoci postupka žandarmerije prvog dana demonstracija, pozivlju se, da se prijave u naše uredništvo, najdalje u roku od tri dana.

Ugledni gosti u našem gradu. Jučer ujutro u 8 sati stiglo je iz Splita u naš grad sa 8 automobila 20 članova komisije higijenske sekcije Društva Naroda za proučavanje probleme ruralne higijene u sjevernoj i srednjoj Evropi. U njihovoj pratnji nalaze se jedan izaslanik ministarstva narodnog zdravlja, delegat Oblasnog Odbora g. Masovčić. Dr Škarić i Dr Svarčić, šef antimalarionog instituta u Trogiru, gdje im je on također održao jedno stručno i opširno predavanje o antimalarionoj i higijenskoj akciji kod nas. Ugledni gosti pregledali su znamenitosti grada i katedralu te Oblasnu bolnicu. Neki su se odvezli automobilima i na "Šubićevac". U podne su prosljedili dalje automobilima preko Skradina i Krke prema sjev. Dalmaciji, gdje će pregledati sve naše zdravstvene ustanove i upoznati se zdravstvenim prilikama našega naroda u tamošnjim krajevima.

1040! Na protestni sastanak predstavnika mjesnih udruženja protiv Neptanskih Konvencija, o kojem smo javili u jučerašnjem broju našeg lista, bili su pozvani među ostalim društvima i pjevačko društvo "Srbadija", "Srpska zemlj. zadruga" i "Srpska čitaonica". Odazvala se je samo "Srpska zemlj. zadruga".

Jučer pak bio je poslat protestni telegram svim onima, koji su bili potpisali poziv za sastanak. Ali nazalost u ime "Srpske Čitaonice" savjetnik g. Ratko Katić te u ime pjevačkog društva "Srbadija" savjetnik g. Đorđe Knežević odbili su da taj telegram potpišu i da se s njime solidarišu.

Čuje se, da će pomenuta gospoda radi ovoga biti u buduće isključeni od svih međustranačkih i međudruštvenih poziva. Tako im i treba!

Dolazak g. Dr. Dvornikovića u naš grad. Naš poznati i uvaženi konferencijer sveučil. prof. g. Dr. VI. Dvorniković, čija su predavanja izazvala u cijeloj zemlji najveće interesovanje, dolazi u naš grad 8. ov. mj., da održi nekoliko novih i veoma interesantnih predavanja iz književnog i filozofskog područja.

Na svom putu za Šibenik zadržat će se nekoliko dana u Kninu, gdje će 4. 5. i 6. ov. mj. održati tri predavanja. Tačan raspored i teme predavanja u našem gradu objavićemo naknadno.

### Svečano otvorenje kupališta "Jadrije".

Sutra će se obaviti svečano otvorenje kupališta "Jadrije". Kupališni parobrod prevažaje građanstvo kroz cijeli dan.

Time će od sutra kupalište biti stalno otvoreno i parobrodi će svakog dana redovito saobraćati između grada i kupališta prema već utvrđenom voznom redu.

Odlazak g. Drage Polića iz našeg grada. Direktor mjesne podružnice Ljubljanske Kreditne Banke g. Drago Polić premješten je iz Šibenika u Novi Sad na isti zavod. G. Polić, kroz ovo kratko vrijeme svog boravka u Šibeniku, sa svojom otmenošću i susretljivošću stekao je opće simpatije građana. Mnogobrojni prijatelji žale njegov odlazak i žele mu, da se i na svom novom mjestu dobro snađe.

Briga li se ko za Crnicu? Onaj dio grada najzapušteniji je u svakom pogledu. Nema škole, nema crkve (osim kapelice), nema dovoljno vode nema prave ulice, ali kamenja po putima ne fali. Negda su Crničari imali stepenice niz Dulibićevu kuću do Doca. Tuda im je najbliži put u grad. Ali on je tako sa svojim stubama razrovan, da možeš pasti i razbiti rebra. Bog zna, misli li ga iko ikad popraviti. Počeo se graditi i kolni put iz Doca k Crnici. I taj je posao dago zaspao. Brine li se dakle ko za Crnicu?

Neukusnosti po gradu. Svi vidimo kako nam stranci prolaze ulicama velikim očima, koje zapinju valjda i nehotice na razne neukusnosti. Ima dosta dućana, kojima je izvana otpala žbuka, nekoje table su s pogriješnim natpisima, nakerene i ne postavljene tačno nad vratima, odrpne oglasa vise po zidovima i vratima kuća i dućana. Možda vlasnici nisu tome ni krivi, jer kod nas službeni i neslužbeni oglasi lijepe se, kako je koga volja. Neko je lijepo bojadisao vrata, drugi je došao, izmazao bijelom kašom i priljepio oglas. Opazimo i to, da neki bojadišu svoje kuće nekom sivom bojom, koja ne odgovara ni kuhinji. Kako smo mi grad gdje ne treba javnih nužnika, nije čudo da neke ulice plivaju žutom vodom i zaudaraju amonijakom.... Trebalo bi, da Uresno Povjerenstvo ili policija pripazi na ove stvari i kojekakve druge. "Ne trebaju nam dani čistoće", ali nama i svim strancima treba čistoće svaki dan.

Dolac se poljepšava. Zadnjih je dana u Docu iza prvih kuća na obali uređen novi konao i podignut pločnik, dapače u maloj ulici gdje nitko ne prolazi. To je lijepo, makar to općina radila svojim pristašama. Ali neka se ne zaboravi Zeleni trg i razrovan ulica Pribislavića, gdje se čeljad, jer je vrlo prometno mjesto, svaki dan izvrće na zemlju.

Tiskanice za PRIJAVE ULOGA vrijednosnih poštanskih papira u Beču u Budimpeštu mogu se nabavit u Pučkoj Tiskari i Papirnici J. Matačić, ulica kralja Tomislava u Šibeniku.

Daje se na znanje svim poštanskim uredima i interesentima.

**Tražim** dvije ili tri sobe sa kuhinjom. Obratiti se kod Pučke Tiskare.

**Tražim stan** od dvije manje sobe, nuzprostorija i kuhinje s uporabom dvorišta ili terace. Mogla bi biti i samo jedna veća soba s ostalim spomenutim. Obratiti se kod Pučke Tiskare.

Urednik i izdavač: Ilija Zečević. - Tisak „Pučka Tiskara“ u Šibeniku (Braća Matačić pok. Petra).

### GRAND HOTEL „KRKA“ - ŠIBENIK

Na obali na najljepšem gradskom predjelu potpuno obnovljen.

Prvorazredan Restaurant i Kavana

Cijene umjerene. Preporuča se Marko Jakovljević, vlasnik.

## EXPORT-IMPORT

# MARKO TARLE

Zastupstva komisije i  
spedicija uvoz - izvoz

žitarica brašna i


kolonijala.

### Grubišić & Comp. - Šibenik

Glavno Opravništvo Jadran. Plovidbe

„ „ brodarskog društ. Oceania

Spediterska radnja obavlja poslove najkulantnije.



## „TRANSOCEANIK“

Jugoslavensko D. D. za Putovanja i Prevoze — ZAGREB.

Glavno zastupstvo za Jugoslaviju društava:

### Navigazione Generale Italiana - Genova

Silmar-Linija. Genova - Lloyd Triestino, Trst - Dubrovačka Parobrodarska Plovidba, Dubrovnik - The Dollar Steamship Line, S. Francisko - S. Marko, Venezia

#### VOZNI RED:

Sjeverna Amerika:	Polazak iz Genove:	Dolazak u New-York:
S/S „DULIO“	15. Maja	25. Maja
S/S „ROMA“	6. Juna	16. Juna
S/S „COLOMBO“	15. „	28. „
S/S „DULIO“	22. „	2. Jula
Južna Amerika:	Polazak iz Genove:	Dolazak u Buenos-Aires
S/S „GIULIO CESARE“	3. Maja	18. Maja
S/S „DUCA D' AOSTA“	9. „	28. „
M/S „AUGUSTUS“	24. „	7. Juna
S/S „RE VITTORIO“	1. Juna	20. „
S/S „AMERICA“	11. „	2. Jula
S/S „GIULIO CESARE“	14. „	29. Juna

#### Srednja Amerika i Južni Pacifik preko Panamskog kanala:

M/S „ORAZIO“. Odlazak iz Genove 31. Maja Luke ticanja:  
S/S „NAPOLI“. „ „ „ 29. Juna Marsilj, Barcellona, Tenerife, Trinidad, La Guayra, Curacao, P.to Columbia, Cristobal (Colon), Guayquil, Callao, Mollendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaiso.

#### Australia:

S/S „CITTA DI GENOVA“ odlazak 14 maja. Luke ticanja:  
Port Said, Suez, Colombo, Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane.

## KUPUJTE, DOMAĆICE, SAPUN ZA VAS NAJBOLJI I JEDINI

za pranje

žuti „Slavija“ i „Palma“  
bijeli „Lisičja glava“  
zeleni sa znakom  
Salamunova slova

Mirisavi za umivanje  
Kokosov bijeli  
Glicerinov crveni  
izvrsnog mirisa.

Od sirovina prve vrste izrađuje

Tvorn. sapuna „SLAVIJA“

ŠIBENIK

Vlas. Braća Iljadica-Grbešić p. Petra

### Trgovina pokućstva Rikard Delfin - Šibenik

Preporuča svoje bogato opskrbljeno skladište raznog pokućstva. Preuzima naručbe pokućstva i tapetarije. Jamči za solidnost.

## Zadružna Gospodarska Banka d. d. u Ljubljani

Podružnica Šibenik Telefon inter. 16.

PODRUŽNICE: Bled, Celje,  
Đakovo, Maribor, Kočevje,  
Kranj, Novisad, Sombor, Split,  
ŠIBENIK.

Glavnica i pričuve ukupno nad  
Dinara 16.000.000.

Ulošci nad Dinara 300 000 000.

Prima uloške na tek. račun i uložne knjižice te obavlja sve bankovne poslove uz najpovoljnije uvjete.

#### Američki odio:

Direktne veze s američkim velebankama. Glavni dopisnik American Express Company, 65 Broadway, New York, te njene podružnice i agencije po svim većim mjestima Sjedinjenih država, Bank of Italy - San Francisco te njenim podružnicama u Sjedinjenim Državama, Anglo South American Bank, Ltd, London te po važnijim mjestima Južne Amerike. The Commercial Bank of Australia, Ltd. London, i sve njene podružnice u Australiji i novoj Zelandiji.